

SELF-DIRECTION PROGRAMS



SUPPORT



EMPOWERMENT



CHOICE

Adwumakuo a ɔmo wɔ Ɔpe

Adwumakuo a ɔmo wɔ Ɔpe de hokwan ma se wo ne Adwumakuo bi beye adwuma. Wɔ saa ankorankoro a wɔpe se wɔkye asedee a efa ɔmo mmoa adwumayefo a wɔpaw ɔmo na wɔkyere won da biara da dwumadie kwan no fam no, Adwumakuo a ɔmo wɔ Ɔpe nhwesoo no betumi aye okwan a wɔbefa so asusu ho.

Ankorankoro a wɔpaw saa mmoa nyehyee yi no benya sikasem nyehyee a wode beto ho ama nnwuma a wɔbetɔ de adi won ahiade ho dwuma. Nia cde ne ho hye mu/abusua no tumi hu nnipa a wɔpe se wɔfa won adwuma denam adwumakuw bi mmoa so de boa wɔ adwumayefo a wɔfa won adwuma mu, akatua ho nyehyee, ne nnwuma afoforo a efa ho no mu.

Adwumakuo a ɔmo wɔ Ɔpe Dwumadie no de nea edidi so yi ma:

- Adwuma a wɔbom ye ho nyehyee a adwumakuo no som se adwumawura, ne onipa no ye adwuma bom de boa ma wɔtete adwumayefo na wɔhwe won so.
- Dwumadibea no beboa onipa no ma wabisabisa no nsem, afa no adwuma, na waye nkitahodi wɔ akatua dodow a wode bema adwumayefo a nea cde ne ho hye mu/abusua no kyere no ho, a egyina adwumakuo no adwumayefo nyehyee so.
- Nia cde ne ho hye mu/abusua no wɔ asedee se wɔhwe adwumayefo so da biara da.
- Dwumadibea no fa asejede a ene se wobetua adwumayefo ka, a nea eka ho ne tow a wode besie, de akoma na wɔatua aban ne ɔman no sika ne adwuma ho tow, ne adwumayefo akatua ho nyehyee a wode bema.
- Dwumadibea no de sikasem ho amanneɛɔ ma onipa no ɔsram biara senea ebeye a onipa no nim se sika a wɔsee no rekɔ so senea wɔaye ho nyehyee na se eho hia a obetumi aye nsakrae.
- Ɔsom a wɔpaw wɔ Adwumakuo a ɔmo wɔ Ɔpe nyehyee nhweso no mu no bi ne:
 - Ɔsom mu Akwankyerɛ
 - Ofie Mmoa a Wode Ma Ankorankoro
 - Ankorankoro Da Mmoa
 - Sika a Wode Ma a Eye Nsakrae

MASSACHUSETTS ADWUMA A EHWE NKYERɛKYERɛMU ADWUMA